



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MATSHWAO

TLHAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA NAHA 2014 KEREITI YA 3 SESOTHO PUO YA LAPENG TEKO

MATSHWAO: 40

NAKO: HORA E LE 1

POROFENSE _____

SETEREKE _____

SEDIKA _____

LEBITSO LA SEKOLO _____

NOMORO YA EMISI (dijiti tse 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PHAPOSI (mohl. 3A) _____

SEFANE _____

LEBITSO _____

BONG (✓)

MOSHEMANE

NGWANANA

LETSATSI LA TSWALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Teko ena e na le maqephe a 12 ntle le le ka hodimo.

Ditaelo ho moithuti:

1. Bala ditaelo tsohle le dipotso ka hloko.
2. Arabela dipotso tsohle hodima pampiri ya dipotso.
3. Mosuwe o tla le thusa kapa ho le etella pele ho etsa mesebetsi ya boitokisetso pele le qala ho ngola teko.
4. Nako ya teko ke metsotso e 60.

Mesebetsi ya boitokisetso

1. Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng.

Dikgomo di re fa ...

- A borotho.
- B lebese.
- C jeme.
- D tee.

O arabile potso ka nepo ha o entse sedikadikwe ho B.

2. Etsa sedikadikwe maetsing.

O a tsamaya empa yena o a matha.

O arabile ka nepo ha o entse sedikadikwe mantsweng ana: 'tsamaya' le 'matha'

3. Etsa sekere (x) karabong e nepahetseng ka hara lebokose.

Letsatsi le re fa ...

metsi.	
di jo.	
kganya.	x
moya.	

O arabile ka nepo ha o tshwaile sekere (x) lebokoseng le nang le lentswe 'kganya'.

4. Dipolelo tse na di re hlalose hore re lokela ho hlatswa meno a rona jwang. Nomora dipolelo ka 1-4 ka hara lebokose ho bontsha tatellano e nepahetseng ya mokgwa wa ho hlatswa meno.

Kolobisa borosolo ba meno.	
Tsokotsa lehano.	
Borosola meno.	
Tshasa sesepa sa meno borosolong.	

O arabile dipotso ka nepo ha o nomorile dipolelo ka tatellano e latelang:
1, 4, 3, 2.

Tekong ya hao o tla araba dipotso tse tshwanang le tseo o di arabileng.

Teko e qala leqepheng le latelang.

Bala pale ena mme o arabe dipotso 1-6.

"Ke nyorilwe", ho bolela Kokonyana e buela hodimo.

"Hobaneng o sa fumane metsi a nowang ho tswa nokeng?" ho kukuretsa Leeba ho tswa sefateng morung o haufinyana. "Hlokomela o se we."

Kokonyana ya mathela nokeng mme ya qalella ho nwa. Hanghang moya o matla wa lahlela Kokonyana ka hara metsi.

"Thusang!" ho lla Kokonyana. "Ke a kangwa!"

Leeba le ne le tseba hore le lokela ho etsa ka potlako ho pholosa Kokonyana. Leeba la kgaola lekala ho tswa sefateng. Yaba Leeba le fofela hodima noka mme la dihela lekala ka hara metsi. Kokonyana ya hlwella hodima lekala mme ya sesetsa lebopong ka katleho.

Ka mora matsatsi a mabedi Kokonyana ya bona setsumi se t jheha sefi ho tshwara Leeba. Kokonyana e ne e tseba hore e tshwanela ho etsa ka potlako ho pholosa Leeba, ka hoo ya kgasetsa ho leoto la setsumi mme ya se loma leqaqailaneng.

"It jhu!" ho lla setsumi. Leeba la utlwa setsumi mme la fofela sefateng ho ipata ka katleho.

[E qositswe le ho fetolelwa paleng ya nnete mme ya phethwa ke Ann McGovern]

1. Ngola sehlooho kapa lebitso la pale ena.

.....

2. Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng.
Dibapadi tsa sehlooho paleng ena ke ...

- A Kokonyana le Tlou.
- B Kokonyana le Tweba.
- C Kokonyana le Leeba.
- D Kokonyana le Ngwana.

3. Etsa sekere (x) lebokoseng la karabo e nepahetseng.
Kokonyana le Leeba di dula ...

thabeng.	
morung.	
ntlong.	
sehlaheng.	

4. Bontsha tatellano e nepahetseng ya diketsahalo paleng ena. Nomora dipolelo ka 1-4 ka hara lebokose ho bontsha tatellano e nepahetseng paleng.

"Hobaneng o sa fumane metsi a nowang ho tswa nokeng?"	
Leeba la fofela ka hodima noka mme la dihela lekala.	
"Thusang!" ho lla Kokonyana. "Ke a nwela."	
"Ke nyorilwe," ho bolela Kokonyana.	

5. Hobaneng ha Kokonyana e ile ya loma leqaqailana la setsumi?

Kokonyana e ile ya loma leqaqailana la setsumi hobane

.....

.....

6. Na, o nahana hore Kokonyana le Leeba e ile ya e ba metswalle? Hobaneng?

Ke nahana hore Kokonyana le Leeba e ile ya ...

.....

.....

7. Sheba setshwantsho mme o arabe dipotso tsa 7.1 le 7.2.



7.1 Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng.
Shopo e nyane ya diphoofolo e bapatsa ...

- A theolelo ya dipompong.
- B theolelo ya diphahlo.
- C theolelo ya diphoofolo.
- D theolelo ya di jo.

- 7.2 Etsa sekere (x) ka hara lebokose la karabo e nepahetseng.
Phoof'olo e sa rekisweng shopong e nyane ya diphoof'olo ke ...

tshwene.	
mmutlanyana.	
katse.	
tlhapi.	

8. Bala:

- 8.1 Lekgethi le kgetha batho kapa dintho. Etsa sedikadikwe makgething a **mabedi** polelong.
Tlou e kgolo e hasa tshwene e ntsho ka metsi.
- 8.2 Lebitso ke lentswe le supang ntho. Etsa sedikadikwe ho mabitso a **mabedi** polelong.
Re etela boemakepe le boemaf'ofane.
- 8.3 Lekopanyi ke lentswe le kopanyang dipolelo. Etsa sedikadikwe ho lekopanyi polelong e nngwe le e nngwe.
- Dikokonyana di rata dintho tse tswekere hape le metsi.
 - Mosha o rata dinatsho empa ha o rate dipanana.

9. Ngola polelo ena ho ...

9.1 lekgathe le jwale.

Ditshwene di palame sefate se setelele sa dipanana.

Ka jeno

.....

9.2 lekgathe le jwale.

Tau e tshositse tweba e nyane.

Ka jeno.....

.....

9.3 lekgathe lefatile.

Lengau le lelekisa tshepe.

Maobane.....

.....

9.4 lekgathe lefatile.

Mohlape wa dikgomo o tshela noka.


Maobane

.....

10. Sheba ditshwantsho mme o qetelle dipolelo.

10.1  o hlokomela bakudi.

10.2 Ha o kganna ka potlako o tla  lebotla.

10.3  le fofela hodimo.

11. Ngola dipolelo hape. Ngola matshwao a puo a **mabedi** polelong e nngwe le e nngwe.

11.1 kubu e dula ka metsing
.....

11.2 tekete ya ka ya bese e hokae
.....

11.3 Hobaneng ha batho ba bolaya ditshukudu ditlou le ditau
.....

12. Tlatsa lentswe le siilweng sebakeng seo o se fiilweng.

12.1 Moshemane o palame pere.

empa

Bashemanepalame pere.

12.2 Dikgomo di fula naheng.

empa

Kgomofula naheng.

13. Bala tafole mme o arabe dipotso 13.1-13.3.

Dipalangwang tsa ho ya sekolong					
Mabitso	Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano
Menzi	bese	bese	tekesi	bese	terene
Ben	tekesi	bese	tekesi	terene	terene
Lebo	terene	tekesi	bese	bese	terene
Mokone	bese	tekesi	bese	bese	terene

13.1 Menzi le Mokone mmoho ba tsamaya ka bese ka Mantaha.

Ke ka letsatsi lefe moo ba sebedisang bese hape?

.....

13.2 Letsatsi le leng bana ba sebedisa mofuta o le mong wa sepalangwang.

Ke mofuta ofe wa sepalangwang oo ba o sebedisang?

.....

13.3 Ka Labone Ben o tsamaya ka terene mme Lebo o tsamaya ka

.....

14. Bala keraf o mme o arabe potso 14.1 le 14.2.

Poro jeke ya diphoofolo

Palo ya diphoofolo	8				
	7				
	6				
	5				
	4				
	3				
	2				
	1				
		ditshwene	dithuhlo	ditau	ditlou

14.1 Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng.
Ke phoofolo e feng e ratilweng haholo ke baithuti?

- A dithuhlo
- B ditshwene
- C ditau
- D ditlou

14.2 Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng.
Palo ya ditlou e feta ya ditau ka palo e kae?

A 3

B 1

C 7

D 2

15. Ngola seratswana se le **seng** bonnyane dipolelo tse 8 ka metswalle. Etsa bonnete ba hore o sebedisa matshwao a nepahetseng a puo, puo e nepahetseng le mopeleto. O se ke wa nomora dipolelo tsa hao.

Metswalle

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

KAOFELA: 40

